

74/

0-16

Ngwanenyana le noga.

113/107 4/107 S. Chepope  
12.

Ile e ngwanenyana a t serwe ga borakgadi a ge bjale ngwanenyana

yo a se a tsebe monna wa ge, fela a no kwa maage ba nore monna wa o gona fela a se a motsebe, bjale ka tsatsi le lengwe ba bo rakgadi a ge ba nama bare re a beka fela ngwanenyana ena ese anokwa ba nore monna wa go o sa ile mokgoweng. Olio nore mohla a boya a khumana ka gae. Bjale ngwanenyana a be kwa ngwanenyana o iole mohla a tigo a ya bogadi a tiaga le moratho wa e wa ngw nenyana. Le di nalage e be ele Malatelo la Mogolo age la bongwetsi ele Mma-Moyakgabo. Bjale Mma-Moyabo ga ba bogadi bage ba motsa gore ga eya gongwe a rwale gare tlhogone, bjale mma-Moyakgabo a dira bjale ka mabamola editsego. Bjale ka letsatsi le lengwe Mma-Moyakgoba a re ba eya t shemone le mmaswale a ge a le bala gare gae. Bjale are go mmaswalage are ke lebetse gare gae. Mmaswale a re goena bjale o tio diabjane are kape ka gaka gere lebetse selo gare boyele morago mogekolo yo o be a tseba gore ge ele mosegare ng ana atatetsa motse ka moka bjale Mm-Mayokgabo o nama a goma a re ko tseya gare a gona le Molatelo moratho wage. Bjale ge bafihla gae ba bona noga etatedit e motse wa bogadi bjage. Noga ye e be ele monna wa mm-Moyakgabo yena mm-Moyakgoba a se a tsebe gore monna wa gage ke noga. Bjale mokgekolo ena o sala abelaela ore nnaase bana bale batio lewa ke noga yela. Bjale mma-Mokgoba ge a bona nogay yeuwe a thoma go tshaba le moratho wa ge Molatelo ba tshab/ela ga bo bona. Bjale noga ge e bona atho hauwe ya tatolowa ya ba sala morago yare ge e ba batamela ya thoma go epela yare ke ngwana tipa malope nna gase bonwe ho nna sebonwe ke bonyana nna se bonwe ke ba nyana. Moratho wa Mma-Moyakgobo a fetola noga are moholo wa ka ngwana mme nna hatse ho nna natse we ke dinoga nna ha tse ho nna ha tsewe ke dinoga. Noga le yona yare. /Ke ngwa tipa malope nna sebonwe honna se bonwe ke banyana b nna sebonwe ke banyana batho bare ge ba bona batho ba ba setse ke noga ntago ba tsaba bjale banna bona bathomela marumo fase ba tlhomela le ka diepe gore noga ge e sa re ke asepele ehlabe ke marumo bjale ma-Moyakgoba a fihla le Molatelo ga bo bona ba noga e sa ba setse ntago. Ge ba fihla molomene wa sefeko noga yela ya fetoga motho wa botse botse yanama ya ba mogatsa mma-Moyakgobo ba ho baragala kudu ge ba bona mm-Moyakgabo a ena monna le ena a nama a thakgala kudu ka gore o be a se a tsebe monna wage gore ke mane.

741  
134/107  
4.

2

Bjale mma-Moyakgabo a nama a tioga le monna wage aya ga gabo mokgekole a thakgala kudu ge a ngwanagage e se sale noga Mm-Moyakgabo a se sare ge a eya gonwe a tseyo gore letsatsi le tee.

Mokgadi le bananyana ba gabo.

Banenyana ba ga kgwale ba kile ba lakana go yo fula dienywa tse dibego di bitswa dinopelele kua thabeng ka tsatsi leo ba bego ba lekane ka lona botloga go ya gona moo thabeng.

Mokgadi o be ana le ngwana wago leina la gagwe e le Mokga tsana. Kgadi o be a sa rate ngwanabo Mokgatsana. Ke moka ba fihla thabeng ba fula dinopelele. Ba botsana gore ba gomele gae. Tseleng ba hlakana le mokgekolwana a bakgopela dinopelele ka moka ba mo tshetsa gwa sala Mokgatsana a le tee. Mokgadi a mo rega are re tla eta re go tlogela mo re lalang. Tsatsi leo ba robala lefarung la tau. Busigo gore, ba tsosana ba tlogela Mokgadinanya o ile ge a tsoga a hwetsa a le tee fela a thoma go opela kosa ya go hlomola pelo. / Are "Mokgadi weso dinopeleleng a no ntlogela a no ntlogela dinopeleleng farung la tau, farung ba tau dinopelele tau yare are tau yare o moje kgotwane ya moje, kgotwane ya gana di nopelele yare madi a ka rotha. Madi a ka rotha dinopelele ka latsw . Ka isa gabo ba e ba tlhobge."

Ba eta ba motlogela go fihla gae. A eta a kgerwa ke ditau ge mokgadi a fihla gae bare go yena nna ngwana o kae? Are o sale nthago o etla. Le ile ge le dikela a tsena ngwanabatho go/sana bophelo ka go yena.

Ge a fihla a wela dipopeng tsa mmaage go robala gona fao ya ba lehu. Nonwane ya e re ruta gore re swanetse go ratana.

Mmamara le dithupa tsa megaba.

Mmamoka e be ele mosadi wa botse kudu monna wa gage ele Ramaraka batho ba ba bebedi ba be ba phela bohlokobakeng sa ge ba be ba sena ngwana. Matsatsi ohle ba be ba nyaka polane ya go bona ngwana bjale ka basadi le banna ba bangwe.

Tsatsi le lengwe ba ya ngakeng ya sesotho ya ba fa dithupa tse hlano tsa megaba ye nngwe e be e kgopane. A ba laela gore badi lokela ka sesegong mme ba di ntshe ka morago 'ga beke tse pedi.

Ba dira ka mokgwa o, ka morago ga dibeke tse pedi ba tsha dithupa tseo, gwa tswa banyana ba ba raro le masogana a mabedi. Yo mongwe banenyana ele segole.

7  
741  
K34/107

Yo mongwe wa banenyana a bekwa gwa sala segole fela. Masogana ona a ya makgoweng go bereka. Segoe se ngaka ya ba botsa gore ba seke ba seroga. Ge ba sefile dithafelo goya nokeng se be se phuma. Ka tsatsi le lengwe mmagwe a mofa thafele ya botse a e phuma, mmage a kwata kudu a moroga segole sa fofa sa hwetsa mogolo wage wa ngwanenyana a hlatswa di elo a opela are: O dira sekgoro sekgoro motseng ya bangwe nka mma o rile ke thupa tsa megaba nka papa o rile ke di kwa makgabeng, mogobage le yena a fofa nae.

Ba hwetsa yo mongwe a setla bare o dira kidi kkikidi metseng ya bangwe nka mma o rile dithupa tsa megaba nka papa orile ke ditwa makgabeng.

Banenyana baya go tintela.

8

Ile e banenyana ba ile go tintela bana le ngwana wa kgosi ba nana bare a re hlapeng ba kola merukongwana wa kgosi yena o saile kgakala. Ge a kwela a hwetsa bale bo dibeng a re lebele kae meruka bona bar. re loketse bodibeng ngwanenyana are le nna ke ye lokela ke moka a lokela mola ba tloha ba ya gae a bona ya na mohlabeng ba ntsha meruku ya bona ke moka a lla a re joo- na nka seye gae bomma ba ka fihla ba nthoga a re nna ke ya go tsea meruka yaka a nama a ile bodibeng bodibeng a hwetsa mokgekolo a motsea a molokela moropeng a thoma go bolela are komana yaka boabo re kwe ngwanenyana a thoma go opela a e ke bua bua kerileng koloma koloma ritle reile reto tintela koloma/koloma riye kare meruka lebele kae koloma koloma ritle bare reloketse modibaneng koloma koloma ritle kele tlogelo sa maripa bja nkwe ke moka le kgaityadi ya maripa bja bja ngwe.

9

Ke moka mokgekolo a napa a kwa bodibeng go hwetsa batho selo. Sa ge e lego moropa ge a kwa bodibeng a leba mokgabeng a re komana yaka bua bua re kwe ngwanenyana are ke bua bua kerileng koloma koloma ritle reile relo tintela koloma koloma ritle kare meruka lebele kae koloma koloma ritle bare re loketse modebaneng koloma koloma ritle ke le tlogolo sa maripa bja nkwe ke le kgaityadi sa maripa bja nkwe.

Ke moka bar ga re motsebe moka o kgona go opela bjang. Mokgekolo a feta a ya gabo ngwanenyana ge a fihla a bolela bjalo ka mehleng ngwanenyana a opela ba nama ba montsha ba motseba.

10

Bommage ba lla bare joo ngwanana joo. Ba modirela mokete ba mo opelela moka o be a gotile kudu kudu bantsha dikgomo ba leboga

741

mokokolo yeo ngwanenyana ke  
Mokgadi mpho sa mosela wa seiripa.

H

K34/107

Mokgadi le Mokgatsana.

K34/107

Ile e nonwane yare ele banenyana baile kgonyeng bana le mokgadi le Mokgatsana mo kgatsana a kgolwa ke leswika Mokgadi a re lesika le lekgola ngwaneso a nama a leroga are selo se, sehlole se, leswika la nama la sala le gola le dira thaba. Ge banenyana ba boya ba hwetsa le thibile tsela banenyana ba re a re opeleng bare "Itsweitswe fatoga itswe-itswe gao ya roiwa ke rena itswe itswe o roke Mokgadi itswe itswe orogile ke Mokgadi itswe itswe Mokgadi le ngwana wabo itswe itswe.

//

Ke moka leswika lela la thibolla tselaba feta ge Mokgadi le ngwanabo bare re ya feta leswika la thoma go kwata la thiba tsela gape. Mokgadi le Mokgatsana ba se fete ka gore ba rogile leswika la batho. Ba leka go opela kosa ya mohlomola bare itswe itswe fatoga itswe itswe, go ya roiwa ke nna itswe itswe orogile ke Mokgadi itswe itswe mo gadi le ngwana wabo itswe itswe Ba opela gantsi moka lesiwa laga thopa bogole, lesika la gana ba lla ba boya ba fomola ka mor go ga sebakanyana ba bona mollo o tuka ke le ketla, ba ya bona go ona, ke leketla ba fihla ba khumana monna le ngwana monna youwe a ba butsisisa ba mmotsa ka tsa leswika la bona e mpho e sa mosela wa seripa.

12.

Bananyana ba ya go tintela.

Kgale kgale goile gware ka tsatsi lelengwe banenyana ba ya go tintela, ba be ba na le Mokgadi ngwanenyana yo mobotse ge ba fihla bodibeng ba sa eme ka maoto Masogana a kwelele a etswa ka boding a boletisa bananyana aowa bananyana ba dula ba dumela empa mokgadi yena a gana, masogana ale a tsena nabo bodibeng mo gadi a sala a ema. Letsatsi la dikela maru a hloma medumo ya sebe medumo ya dio ba barythyathantaha le so i le thibane. Mokgadi a se sa tseba le moa ya go gona. Erile ge a sa sepela a kwa papago bilwana a re Bilwana tswalela lesaka a kwa ge maphika a lla e be ele Bilwana a tswalela lesaka yena Mokgadi a re:

13

Bilwana a bulu, Bilwana a bulu, mpulele kgoro yeno ke tsene  
Bilwana ha bulu Bilwana a bilu reile reile go tuntela  
Bilwana ha bilu ba tsena/bodibeng bilwana a bilu Bilwana a bilu  
mpulele kgoro yeno ke tsene, Bilwana tloga neye ba ya ka gae a

K34/107

tswalelela nae ka ntlong a re ke bolawa ke mahlo ge ba motlisetsa mogobebe ba ba mofa ka monya wa lehati. Ba be ba sa tsebe gore ona le mosadi ka tsatsi le leng bommagwe bo motlisetsa tsa go ja le metse bare a sa letetse lehlapelo molongwa lehati ba kwa ka montlong mongwe a re hlapa ba hlapa ba kwa gape ba kwa mongwe a re je, bommagwe ba be ba laela matsatsi a noya bare ka tsatsi le lengwe ba pahalametsa lehati ba ba hwetsa bare go Bilwana o kare ona le mosadi wa se re botse mokgadi a dula moo go fihlame e ba le ngwana, ngwana are gogola ba re go Mokgadi bare nna, o ka tseba yena a re e nka gotseba ba morwesa tshwala ba mofele setsagae ge ba fihla gwa ba mokete o mogolo kudu ba hlaba kgomo.

Mosadi le monna le mpya.

14. Ile nonwane ele mona lemosadi ke le ketla, monna yo le mosadi ba sena ngwana keketla, bjale mpya ye ba be ba e rata kudu keketla bjale monna yo ka tsatsi le lengwe ke leketla o ila a ya maeto keketla, bjale are he a tloga a laela mosadi a he a re a sale a fa Komela Pya ya ge. Keketla bjale mosadi ahe athlo komela mpya yeuwe keketla mpya ye o be e ape elwa bogobe bjale mosadi ka le tsatsi le lengwe a seke a apeela mpya bogobe. Keketla a e epeela moroko keketla bjale mpya ya gana go ja moroko. Bjale mpya ya tlwa ese gaja keketla bjale mosadi ena a seke a e tlokomela a nore e lle keketla le ka bosiu a no eapeela moroko keketla/

15 mpya ya seke ya boya ya ja keketla bjale mpya ya thoma go opela kosa ya re:  $\frac{1}{2}$  Monye waka aya maeto, ka sala ke ja moroko moromo roko dikolobe. Bjale mpya ya latelela monye wa yona mo a ileng gona.

Bjale mosadi wa batho a sala a suile kudu, keketla bjale mpya yare ge e fihla monye wa jona a re go jona a e rera. Ya thoma go yepela yare monye waka a ya maeto ka sala ke ja moroko moroko wa dikolobe. Ke moka monye wa yona a tloga ha jo a ya gae hojo.

16 Bjale monna yola ga fehla hae a butsisisa mosadi wa ge hore nka a file mpya ya he moroko mosadi a fetola are ha se a e fe moroko monna yola a bitsa mpya yela a e reta ya thoma go epela pele ga mosadi yola le monna yare monye waka a ya maeto ka sala ke ja moroko moroko wa dikolobe. / Ke mphela monna yola a bolaya mosadi wahe ka baka la mpya.

Banenyana lempya.

Ile ele nonwane keketla e le banenyana baile gonyene, banenyana ba ba be ba sepela le ngwana wa kgosi, keketla.

17 K34/107  
 bjale banenyana bare hola ba eya hae keleketla bare a re sobaneng keleketla re bone jo a nonnego keleketla banenyana ba ba be barata ho bolaya ngwana kgosi keleketla ke mphela ba thoma hosobana. sobana keleketla, ngwana wa kgosi leina lahe e be lele Nkole keleketla bjale bare hosobana ba khumana Nkole a nonne keleketla, mpya ya thoma holla le ho opela/yare. "Banyana bale bare a re so banang ba soba Nkole Nkole anona. Banenyana ba thoma bo bo laya mpya. Keleketla, mpya ya tsoha a eta ba setse moraho keleketla, bare hola ba fihla nga a motse ba thoma ya opela yare Banyana bale bare are sobaneng ba soba Nkote Nkote a nona. Keleketla ba bolaya mpya yala hape keleketla mpya tsoa hare he batsena ka mohae le e yona ya tsena, keleketla, ya thoma ho opela nape yare banyana bale ba re are sobaneng ba ya ba soba nkote nkote a nona, banna bare na kote o kae? Bare o etla, mpya ya epela pele ha banna yare banyana bale bare are sobaneng ba soba Nkote Nkote a nona. Banna bare lebolalle Nkote banyana bare tuu. Banna ba ba atlo lela lehu.

18 Swidswitsana le bommahe.

19  
 Ile ele nonwane keleketla e mosadi a e no ngwana keleketla leina lagwe ele Swidswitsana keleketla ngwanayo o be a se akanya gabotse. Ka tsatsi le lengwe o ile athloha le bommahe keleketla ba ya tshemone keleketla bjale bare go fehla tshemone ba thoma go topa dinawa keleketla bare gola ba tlowa barwala ena ka baka la go kwafa go sepela a re gola bommahe ba sa topa dinawa keleketla, bommahe bare gola ba tloga ba eya hae bona bano bona Swidswitsana a e seo keleketla ba be ba se atsebe gore Swidswidane o tsene ka tene ga saka ya magapu keleketla, bommahe bathoma go bofa saka keleketla, bommahe ba thoma go bofa saka keleketla ba beya dikgong hodimo ga saka keleketla, /ba re gola ba rwala saka bakwa ele boima keleketla ba thoma ho hoelala Swidswitsana bare Swidswitsana bare etla. Ontshwese bomma swidswitsana ba kwa go sena motho wa go ba fetola bjale ba thoma go rwala. Saka yela le dikgong keleketla. Ba tloga ba ya hae bare ge ba fetla hae, keleketla, bare hola ba rola ba kwa Swidswitsana are le nthole b otse le seke lanke kenesa. Bommahe ba motia bare oilo era nkš mela sehla eleroe, keleketla, ka le tsatsi le lengwe bare goena mafi a re gohla a khumele ka mo lomo wa morifi. Swidswitsana a khurumela ka molomo wahe.

741

keleketla, bommahe bare hola ba boya bare Swidisweitsana are ke sa khurumetse bare hoena keleketla nna keile o khurumele ka ene are leile o khumele ka/molomo waka. Bare keile o khurumele ka molo wa morifi. Keleketla ka letsatsi le lengwe ba molaela gore mafi a re ohla o khurumele ka marago a morifi a Swaiswidane a khurumela ka maraho a he. Keleketla. Bommahe bare hola ba boya masemone bare ho Swidiswitsana eha onthole keleketla bakwa are ke sa khurumetse keleketla. Bommahe ba moroha bare o ka seke wa boya wahlalefa.

20

Monna wa go se nwe metse a go se lle sewawa.

Ile e nonwane keleketla, e monna wa ho se nwe metse a go se lle sewawa, kale tsatsi le engwe are go mosadi wagae are ge onthata nke o nkgela metse a o se lle sewawa. Keleketla, bjale mosadi ka go rata monna wa gwe a tloha aya dinokene a eta a epele keleketla are/monna waka are ke mokome ke motsane ha se nwe metse a tlogo sewawa bjale se wawa sella. Keleketla. Bjale mosadi batho a feta a era arialo dinokene ka moka keleketla, go fihlela a fihla mo kgobene o mongwe ke leketla a re go fihla ogo ona, a thoma goopela are monna waka ore ke mokome ke mokome metse a go lla sewawa. Bjale a kwa sewawa se sa lle keleketla bjale mosadi wa batho a thoma o kga metse auwe Keleketla bjale metse auwe a be a c bose bjale ka sukiri keleketla bosadi a nwa metse auwe a fetsa mokgobe keleketla, bjale mosadi yola a re gola a emelela a palelwa bjale mosadi wa batho a lla kgona mouwe bjale mosadi youwe ka bosiu wahla khudu mok ebene ona auwe wa go fetsa ke mosadi keleketla, khudu yare koko metse a kae? /Mosadi yola a fetola a re kile kere ke a emelana thapa diapala. Khudu yare di kgolo di salamoraho ke loketla, bjale wa hla mnutla ware koko metse a kae? Bo mosadi wa batho ano apa bjale kapela. Gofihlela go hlatau tse pedi keleketla, tsa fihla tsare koko metse a kae? Mosadi wa batho a re kere ke a emelana thapa diapala. Ditau tsela tsa bolaya mosadi yola wa batho,

21

Monna le basadi ba he ba ba bedi.

Ile e nongwane keleketla, e monna a eno basadi ba ba bedi keleketla, mosadi yo mokgolo a eno bana ba bararo yo monkokwana a eno ngwana a e tee keketla, mosadi yo montlokwana a hwa. Ngwana wa he a sala le bo mma mogolo wage. Keleketla, bjale mosadi yo o be a bekele ngwana yo keleketla, ngwana yo o be a disa putsena.

22

741 Keleketla. Ngwana yo one ase na nto ye e jane keleketla, bjale 8  
 23 ngwana jo o be a dula/ka letlolone keleketla ka letsatsi le lengwe  
 are goya hodisa a bona ke mokgekolwana yo mongwe keleketla, mokgekolo  
 yo uwe a re go ngwana youwe a re nna nka o disa putsane keleketla  
 K34/107 ngwana wa batho a re goena baile ke dise putsane yona ye je. Ke  
 leketla. Bjale mokgekolo are ho ngwana yola are nna bjale eo ja  
 ene mohagene he odisitse. Ngwana wa batho a fetola are ha sena  
 se ke jane le hae kepela ka dinawa tsa go sia ke bomma keleketla.  
 Bjale mokgekolo yola are gongwana yola a re go o disitse ore go putsane  
 o re putsane teke teke tafola re je. Bjale ngwana yola a dumela  
 keleketla bjale ka letsatsi le lengwe are a tllile go disa are go  
 putsane ya diya dio ka mehuta huta ga tsona bjale ngwana yola a tho-  
 24 ma go ja. Keleketla. Bjale are go fetsa/goja are putsane lekolla  
 tafolla re tloge re ye hae. Keleketla. Bjale ngwana jo o ho rialo  
 ma tsatsi . Go fihlela ibile a bona. Keleketla, bommahe mokgekolo  
 she ba thoma ho mmutsisa gore o ja ene are go bona are gosena nto  
 e ke ehane keleketla ka tsatsi le lengwe bare go ngwana wa bona bare  
 atloa a eya hodisa o ye nae, keleketla ngwana wa go disa putsane are  
 gola atloha a bona ngwana mmamoholo she a molatela go lla mokgekolo. B  
 Bjale ngwana wa batho a thoma go lla mokgekolo a mmona a re go ena  
 ollelane a re ke bona ngwana bommamoholo ga a sala nthoho kere  
 ke tlo dia bjane ka gore o tlo mpona ge kere putsane teke teke  
 tafola. Mokgekolo ar o re motho wali itialo le tee o sela otlo bona  
 o tsela. Keleketla bjale ngwana yola a dia bjale ka nnete motho  
 youwe a o tseba/ngwana yola a thoma go re putaane teka teka tafola  
 25 re je. Putsane ya teka. Keleketla, ngwana youwe a thoma  
 go ja. Keleketla a re go fetsa are Putsane lekolla tafola putsane  
 ya tekeolla ke leketla, bjale are go motho wali itlo letsee tsohare  
 hae motho wa leitlo letsee a tsoa keleketla, bommamoholo a re a butsisa  
 ngwana wa bona bare o bone ene, are ga ona seke se bonene, keleketla  
 ka tsatsi le lengwe waya wa motlho a mabedi bjale ngwana yola a  
 botsa mokgekolo are gotlile wa mahlo a mabedi nase. Mokgekolo are  
 o re motho wa mahlo a mabedi otsela ngwana yola dia bjale  
 a thoma go dia ka mehlene. Keleketla, ka tsatsi le lengwe ngwanan  
 26 a tloga a ya homokgekolo yola wa/mehlene ke leketla, bjale  
 a mmotsa gore a re motho wa mahlo a mararo otsela bjale ngwanenyana  
 yola a le ba la gore motho wa batho wa mahlo a mararo keleketla  
 bjale ena are mahlo wa mahlo a mabedi otsela keleketla, motho yola



741

motho yola o tuela ka mahlo a mabedi le leng e la se otsele, keje ketla, bjale ngwanenyana wa go disa putsane a thoma gore putsane

K34/107

teka teka tafola re ja putsane ya thoma go dia bjale ka mehlene keleketla bjale motho wa mahlo a marago a bona ngwana yo la se a se diane keleketla, he ba fehla hae ba butsisisa gore moa bone ene, a ba botsa gore ke bone putsane e teka tafola bare go putsane teka teka tafola ba bona putsane e se a ba diele dijo. Ba thoma go

27

bolaya. / Ngwana yola wa godisa putsane olla. A ya ho mok ekolo are ba baile putsane yela m okgekolo yola are ho ngwana yola areo re ba hofe pelo ya yona keleketla, bare ho o fa o eepele se fegone ngwana yola a la bjale ke mphela ka moraho ha beke pelo yela ya mela pelo // ya mela sehlare se se teele. Sa diksenywa bjale ngwana yo a phelaka dikenga tsa sona. Bjale batho he ba re reafula dikenya sa sona se eya hodimu keleketla fela ngwana yola ena he a fula se eya fase. Keleketla, bommamoholo ahe a thoma ho ba le botsheba ka sehlare sela ba se rema keleketla katsatsi le engwe

28

wa ba lemokete keleketla batho ka moka ba ya moketene / ba apere ha botse. Bjale ngwana batho a tlowa a ya ha mokgekolo yola mokgekolo yola a motsea mo hlapisa ha botse bjale a re ho ngwanayola are tsea patla ye o tie fase ngwana yola a dia bjale kelektla are ho tia wa kwa dikobo t a botse, le ka dieta le ka pere ye nso le samporene ke leketla, bjale mokgekolo yola are ho ngwana yola diapare ngwana yola a dia apara. Ngwana yola a re ho fetsa ho apara ana mela pere ye la ye nso keleketla, a thoma atlo a a leba moketene. Wele he a fihla moketene batho ba molebelela ba ngwe ba modumedisa bana ba bo mmaholo ahe ba be ba se a motsebe batho ba ma

29

kala / kudu he ba bona motho wa botse bjale matapama he b. tho ba ija bare hoena boya re je a tja a ja fafolene le mosohana le banana. Ba tseya dere yahe ba e fa maroto ka leselo yare hola letsatsi le subetse atsea pere yahe a ya ha mokgekolo yola a fihla u kola dikobo tsela a tsea saka yahe a epeata a ya hae. Keleketla bjalee ka bosiu bana ba bommamoholo a re bare hoena rena re bone motho wa motse moketene. Keleketla babeba sa tsebe hore ke yena yona yo ba mo ane elane keleketla bjale ka letsatsi lelengwe wa ba mokete keleketla bjale ngwana wa btho a boyelela ho mokgekolo mokgekolo a motsea a mohlapitsa ha botse a mo apesa kobo

30

tee dingwe tsa botse / ngwana wa batho a tloa a ya moketene a na metse pere ye sehla. Keleketlal batho ba letsatsi leuwe ba

741

K34/107

ba seke na motseba keketla bjale le tsatsi le subela batho ba 10  
 thoma hoja. Keeketla, yare hola elebusiu keeketla yare  
 bomasohana le na banyana ba thoma hota nsa keeketla, lesohana le  
 lengwe la tansa le ngwanenyana yola keeketla le sohana le e be  
 ele ngwana wa kgosi. Keeketla bjale are hola a tansa ngwanenyana  
 a wesa seeta ngwana wa kgosi a se topa keeketla ngwanenyana ase  
 yaka a se se bone keeketla ngwanenyana a thoma ho nna mela pere  
 he a leba hae. Bjale a fihla a botsa mokgekolo hore se eta sa  
 ka timetse keeketla, mokgekolo are no ena ha ona taba sepela/hae.  
 Ngwanenyana a tseaya saka yahe se apara a ya hae. Bjale bana ba bo  
 nna-moholo a he ba ya boena ba mo anshela ka ditaba sa mokedete  
 ka bosiu wa kwala hore m-rwa wa kgosi o topile seeta  
 bjale bare ho swanetse hore ba eta ba lekantsha motho yo mongwe le  
 yo mongwe ale kantshwe bjale batho ba eta balekantshwe bangwe se  
 bapata bangwe se batshepa no fihlela he ba fihla ka ho bonahe  
 moholo, ngwanany a ya ho timetse se eta bjale a re ho fihla are  
 tla ntsha bana baka hona ka moka bjale a re aesa bale kantsha a bona  
 motho alho dimetse ka lefasetere  
 ngwana wa kgosi a re se saya bare ka mouwe a dula mpya keeketla./

31

32

A ba fetola a re le mpya ke adilekantsha. Keeketla ba be ba tshaba  
 hore ngwana wa kgosi a ka tshaba motho youwe ya ba mosadi wa hae.  
 Bjale ngwana wa kgosi a tseba ka letlone leuwe a khumana  
 ngwanenyana a dutse a molekantsha se eta s uwe kahore e be ele sae  
 sa molekana. Keeketla, ngwana wa kgosi a tseba ngwana yola.

Monna le ngwana.

Ile e nonwane ke leketla e monna ke ketla a ile hot uma k  
 keeketla a re a e sape sasepela a topa ngwana wa botse monna youe  
 a hona a ya hae le ngwana youwe. Bjale ngwana o be a dula ka tene  
 ha mafi. / Ngwana youwe a holela ka tene ha pitsa ya mafi keketla.  
 ho fihlela a e be ngwana ka tene ha pitsa keeketla,  
 bjale ngwana a hola katsatsi le lengwe ngwana ho be e elwa ka tene  
 ha mafi a thoma a tloha le bana ba nbagwe ba ya ho ti tela keeketla  
 bo nna ngwana yo e be ele ngwana lehodi keeketla bjale  
 ngwana jo he athoma ho wela ka metsene a re tumpe ka nna  
 ngwana lehodi lamotsea la motsa koa teng teng montsi erokane le tata.

33

Ngwana yo obe a reta amabe keeketla ngwana jo  
 ano phela arialo keeketla, ka tsatsi le lengwe a re ho  
 bonahe are ke bona letlaka hoke labotse ka nokene nke le yo

741

nggela lona bommahe bare tla ke ho kgele ka tsatsi le lengwe/

34

bommahe ka hore ba be ba se agone hotala ba nore ketlo mo lebadisa  
ngwana ka hore o be a lerata a no ba tshwenya ke keketla ka tsatsi  
lee lengwe bommahe ba thloha nae baya nokeng hoyo mokgela hlaka  
noke. Bana kamoka ba be ba eya ho tintela ke leketla

35

ngwana yola are he a thoma ho wela a re tumpe ke mma ngwana le  
hodi la motsea la moisa koa teng teng montsi erokane letala makala  
kuduhe aekwa ngwana wane a gona ho moreta keleketla ka hodimo  
hanoka hobe ho ena le masoana a mabedi keleketla, mosoana awe  
e be ele baholo ba mosadi jo keleketla, mosadi jo obe a se atsebe  
hore batho ba/ke ba holo bae. Keleketla, fela masoana a a be a  
tseba mosadi jo keleketla, mosoana ale a thoma a batamela mosadi  
yola keleketla bare boena na ngwana jo waho arena? Nka re e kwa are  
tumpe k mma ngwana le hodi la motsea la moisa koa teng teng mosadi  
a fe thola are le nna kwa arialo keleketla, mos di yola a re ho m  
masoana ale a mabedi are nke le nkgele lehlakannoke lela masoana  
auwe a seke a hana. Keleketla bjale mosoana ale are hofetsa ho  
mkgela are nna o a re tseba na? Mosadi a re awa ha ke le tsebe.  
Bare rena baholo baho ke rena bana ba le hodi keleketla.

36

Bare wena ese otopa ke monna yo mongwe keleketla bare homosadi re  
hla re hobitsa mantseboya. A dumela keleketla bare hoena o tee/  
lehlaka noke lewe o le tlhomela sefoke keleketla a dia bjale  
bahole ale batla ba motsea bosiu.

Monna le mosadi.

Ile e nongane e mosadi le monna ba bolawa ke tlala keleketla.

Ka tsatsi le lengwe mosadi a bale ngwana keleketla, monna wa mosadi  
joo o be a disa dikgomo keleketla, ngwana wa bona a hola keleketla,  
mosadi ka letsatsi le lengwe a ya tshemone ho jo le belela maraka  
keleketla. Mosadi a khumana maraka a le sane. A tla hae keleketla.  
Monna wahe o be a e saile hodisa keleketla, mos di a be a apile maaraka  
a mahlano. Asiile ~~a=ale~~ mahlano mosadi yola a ja maraka a tima  
monna wa have. Monna ha a boya ho disa arenke le rengwatise/  
37 mmapowa mosadi a re a tsebe hore re bolawa ke tlala, lena lere nna  
ke diebjane keleketla, ka tsatsi le lengwe monna a eja a etee hola  
mosadi a se a mone. Mosadi o be a re he a apile maraka a fa  
moXnna dikiti ena a ja maraka. Keleketla monna le mosadi

741

K34/107  
38

ka tsatsi le lengw bare h la ba dutse monna a re ho mosadi nke o <sup>12\*</sup>  
 mphé ngwana ke mone. Mosadi a mofa ngwana monna a thoma a re akohla  
 mosadi wahe a mo epela are uma maraka ahudune, 'monna o fiwa dikiti  
 a no rialo mosadi le ena a re nke o motshe ke mone monna a mofa  
 le ena athoma are sante kgaka leswalela kgoro sante kgaka leswaleh  
 kgoro ho fihlela ba sesa bolawa ke tlala.

Mosadi le dikgogo le monna.

39

Ile e nonwane e mosadi le monna ke leketla ba ruile dikgogo  
 keleketla dikgokgo tse di be di rekelwa dijo tsa tsa go fepa  
 dikgogo keleketla. Ka tsatsi le ~~le~~ lengwe monna wa mosadi yo  
 a ya maeto keletla, mosadi a no sala a ditlho komela kekeleketla.  
 Atlo di diela dijo dijo tsa fela. Mosadi a thoma go diapeela mphokolo  
 keleketla, dikgogo tsa seke tsa boya tsa ja keleketla bja le dikgogo  
 tsa thwa ka tlala keleketla bjale ka bosiu le hona a no dia bjale  
 keleketla dikgogo tsa ngala tsa tloha tsa a mentini keleketla bjale  
 mosadi a di hoelela are kipi kipi tsa seke tsa hla mosadi a di  
 lesa keleketla bale ka bosiu ~~bo~~ bongwe a no dia bjale dikgogo ka  
 ho swara ke tlala tsa ya tsa re aja, keleketla, / mosadi o be a tle  
 ho apea mphokolo a ofa dikgogo tsare diaja tsa swa keleketla, bjale  
 dikgogo tsare thoma ho opela tsare are bja e fa boswa bokoya moya  
 bokala botsana koiko a eyene. Dikgogo tsa kitima ditsaba mosadi.  
 a disetse moraho keleketla dikgogo tsate ho fihla nahene tsa bolaya  
 mosadi yola keleketla monna he a boya a khumana a e seho mosadi  
 le dikgogo di seo a thoma ho lota mohlala ho fihlela a khumana mosadi  
 ahe a hwile keleketla. Monna ane a mo epela hona mouwe.

---

END. S 741.